



CRNA GORA  
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	21. 07. 2025. GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	16-2/25-1
VEZA:	
EPA:	6041 XXVIII
SKRAĆENICA:	PRILOG:

Podgorica, 21. jul 2025.

SKUPŠTINA CRNE GORE

Predsjedniku Andriji Mandiću

Poštovani,

Na osnovu člana 93 stav 1 Ustava Crne Gore i člana 130 Poslovnika Skupštine Crne Gore podnosim **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA**, radi stavljanja u skupštinsku proceduru.

Poslanici:

Milan Zečević

Jovan Subotić

**ZAKON  
O IZMJENAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA**

**Član 1**

U Zakonu o porezu na dobit pravnih lica („Službeni list RCG“, br. 65/01 i 80/04 i „Službeni list CG“, br. 40/08, 86/09, 14/12, 61/13, 55/16, 146/21, 152/22, 28/23, 125/23 i 88/2024) U članu 31 d poslije stava 3 dodaje se novi stav 4 koji glasi:

„(4) Pod ulaganjem iz stav 2 ovog člana se smatra sticanje udjela ili akcija u subjekte poljoprivredne djelatnosti.“

Dosadašnji st.4, 5 i 6 postaju st.5, 6 i 7.

**Član 2**

Član 31e mijenja se i glasi:

„(1) Pravo na poresko oslobođenje iz člana 31d st. 1 i 2 ovog zakona ostvaruje se na osnovu zahtjeva poreskog obveznika, koji se podnosi nadležnom poreskom organu u roku od 60 dana od izvršenog reinvestiranja, odnosno ulaganja, a najkasnije do kraja oktobra fiskalne godine u kojoj je izvršeno reinvestiranje, odnosno ulaganje.

(2) Poreski obveznik iz stava 1 ovog člana dužan je da za period korišćenja poreskog oslobođenja podnese nadležnom poreskom organu izjavu o bilo kojoj drugoj državnoj pomoći primljenoj tokom prethodne tri fiskalne godine

(3) Izjavu iz stava 2 ovog člana poreski obveznik podnosi istovremeno sa poreskom prijavom za porez na dobit.

(4) O zahtjevu iz stava 1 ovog člana poreski organ odlučuje rješenjem.

(5) Bliži način korišćenja poreskog oslobođenja iz člana 31d ovog zakona, oblik i sadržinu zahtjeva i izjave iz st. 1 i 2 ovog člana propisuje Ministarstvo.

**Član 3**

U članu 31f stav 1 mijenja se i glasi:

„(1) Radi davanja predloga za sticanje prava na poresko oslobođenje i kontrole korišćenja prava na poresko oslobođenje iz člana 31d ovog zakona Vlada Crne Gore obrazuje komisiju, na predlog organa državne uprave nadležnog za poslove poljoprivrede.

**Član 4**

Ovaj zakon objaviće se u „Službenom listu Crne Gore“, a stupa na snagu 1. januara 2026. godine.

## OBRAZLOŽENJE

### I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donesenje ovog Zakona sadržan je u odredbama člana 16 Ustava Crne Gore ("Sluzbeni list Crne Gore", br. 001/07 i br. 038/13), kojim je propisano da se zakonom, u skladu sa Ustavom, ureduju druga pitanja od interesa za Crnu Goru.

### II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dobit pravnih lica („Službeni list CG“ broj 88/24) koji je u primjeni od 1. januara 2025. godine, uvedeno je pravo na poresko oslobođenje za pravna lica koja reinvestiraju sredstva iz ostvarene dobiti u poljoprivredne projekte, odnosno za pravna lica koja ulazu sredstva u druge subjekte poljoprivredne djelatnosti. Obračunati porez na dobit umanjuje se za iznos reinvestiranih odnosno uloženih sredstava, pri čemu ukupan iznos poreskog oslobođenja za period od tri godine ne može da bude veći od 300.000 eura. Navedena poreska oslobođenja predstavljaju jednu od mjera Fiskalne strategije 2024-2027, sa ciljem razvoja poljoprivredne djelatnosti.

Prema postojećem zakonakom rješenju, pravna lica koja reinvestiraju sredstva iz ostvarene dobiti u poljoprivredne projekte, pravo na poresko oslobođenje ostvaruje na osnovu zahtjeva poreskog obveznika, koji se podnosi nadležnom poreskom organu u roku od 60 dana od isteka fiskalne godine iz koje se dobit reinvestira. Takođe, pravna lica koja ulažu u druge subjekte poljoprivredne djelatnosti pravo na poresko oslobođenje ostvaruje na osnovu zahtjeva poreskog obveznika, koji se podnosi nadležnom poreskom organu u roku od 60 dana od izvršenog ulaganja. Shodno Instrukciji za postupanj po zahtjevima u vezi primjene poreskih oslobođenja pravim licu koje reinvestira sredstva iz ostvarene dobiti u poljoprivredne projekte, odnosno koje ulaže sredstva u druge subjekte poljoprivredne djelatnosti, koju je donijelo Ministarstvo finansija, a uzimajući u obzir produženje roka podnošenja PD prijava za 2024 godinu i rokove donošenja rješenja za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje, rok za podnosenje zahtjeva za pravna lica koja reinvestiraju sredstva je bio kraj maja, dok je rok za podnosenje zahtjeva za pravna lica koja ulažu sredstva u druge poljoprivredne subjete do kraja oktobra tekuće godine. Uzimajući u obzir da su rokovi za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje u slučaju reinvestiranja i ulaganja različiti, a da se i reinvestiranje sredstava u poljovirednim projektima uglavnom vrši tokom ljeta ili početkom jeseni, predloženim zakoniskim rješenjima želi se obezbijediti isti tretman, uslovi i rokovi svim poreskim obveznicima. Takođe u cilju usklađivanja sa pravilima državne pomoći, predlože se i preciznije definisanje vremenskog perioda na koji se odnosi izjava o bilo kojoj drugoj primljenoj državnoj pomoći, odnosno tokom prethodne 3 fiskalne godine.

Imajući u vidu da cilj Komisije koju formira Vlada Crne Gore nije samo kontrola korišćenja prava na navedena poreska oslobođenja, već shodno navedenoj Instrukciji i davanje predloga za sticanje prava na poresko oslobođenje, predloženo su uzmjene u skladu sa istom.

Istovremeno se predlaže da odredbe ovog zakona stupe na snagu 1.januara 2026. godine.

### **III. USKLAĐENOST SA PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA**

Predlog Zakona o izmjenama zakona o porezu na dobit pravnih lica usklađen je sa pravnim tekovinama EU.

### **IV. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA**

Izmjenama zakona o porezu na dobit pravnih lica predlaže se preciznije definisanje termina ulaganje u druge subjekte poljoprivredne djelatnosti na način da ista predstavljaju sticanje udjela ili akcija u subjekte poljoprivredne djelatnosti.

### **V. PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVODENJE ZAKONA**

Za sprovodenje ovog zakona nijesu potrebna dodatna sredstva iz Budzeta Crne Gore.